

208

(SCS13・SUS304、SCS14・SUS316)









株式会社 キッツ








改定2017.5

ステンレス製ねじ込み管継手【新定価 2017年5月～】

株式会社 キッツ

外観形状													
品種		エルボ		45°エルボ		ストリートエルボ		チーズ		クロス		ユニオン	
材質		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13 (SUS304)	SCS14 (SUS316)
製品記号		PL	PLM	P45L	P45LM	PSLZ	PSLM	PT	PTM	PX	PXM	PU	PUM
呼径													
1/8B	6A	830	1,320			1,430		1,200	1,780			2,440	3,900
1/4	8	830	1,320	1,440	2,170	1,430	2,280	1,200	1,780	3,160	4,730	2,440	3,900
3/8	10	860	1,350	1,440	2,170	1,450	2,330	1,300	1,960	3,220	4,820	2,520	4,040
1/2	15	1,040	1,660	1,660	2,490	1,960	3,110	1,410	2,100	3,310	4,950	2,860	4,560
3/4	20	1,480	2,350	2,490	3,730	2,490	3,940	2,010	3,020	4,660	7,000	3,730	5,940
1	25	2,070	3,320	3,420	5,110	3,360	5,320	2,870	4,310	7,180	10,800	4,900	7,940
1 1/4	32	3,280	5,250	4,510	6,760	4,950	7,870	4,260	6,390	10,400	15,700	6,350	10,300
1 1/2	40	3,800	6,080	5,700	8,540	6,310	10,100	4,930	7,380	11,300	17,200	8,010	12,800
2	50	5,660	9,110	8,250	12,500	9,150	14,500	7,550	11,300	16,600	24,900	11,200	18,000
2 1/2	65	12,800	20,100	14,200				13,700	20,600			19,900	31,800
3	80	18,400	29,000	17,500				18,000	27,200			29,000	46,300
4	100	34,200	53,900	31,400				36,300	54,300			49,700	79,400

(単位：円/個)

外観形状													
品種		ニップル		片ニップル	六角ニップル	六角ホースニップル	キャップ		プラグ		ソケット		
材質		SUS304	SUS316	SUS304	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13 (SUS304)	SCS14 (SUS316)	SUS304	SUS316	
製品記号		PN	PNM	PK	PH	PHM	PW	PC	PCM	PP	PPM	PS	PSM
呼径													
1/8B	6A	320	480	320	610	990		530	860	380	610	450	730
1/4	8	320	480	320	610	990	1,250	530	860	380	610	450	730
3/8	10	320	480	320	610	990	1,250	530	860	410	660	450	730
1/2	15	400	590	400	830	1,340	1,580	740	1,180	650	1,030	480	760
3/4	20	450	660	450	1,300	2,070	2,730	960	1,520	880	1,380	690	1,110
1	25	610	900	610	1,780	2,830	3,420	1,250	1,940	1,250	1,940	970	1,520
1 1/4	32	880	1,300	880	2,390	3,800	5,130	1,700	2,670	1,550	2,470	1,380	2,210
1 1/2	40	970	1,450	970	3,240	5,110	6,130	1,990	3,180	1,800	2,900	1,660	2,630
2	50	1,410	2,110	1,410	4,630	7,320	8,550	2,890	4,630	2,700	4,280	2,490	4,010
2 1/2	65	2,560	3,850	2,560	8,400			5,920	9,460	6,010	9,660	4,560	7,320
3	80	3,370	5,060	3,370	12,500			7,790	12,500	7,460	12,000	5,940	9,600
4	100	6,330	9,490	6,330	19,000			14,200	22,100	12,900	20,700	10,400	16,600

(単位：円/個)

品種	プッシング		品種	プッシング		品種	プッシング	
材質	SCS13	SCS14	材質	SCS13	SCS14	材質	SCS13	SCS14
呼径	製品記号		呼径	製品記号		呼径	製品記号	
	PB	PBM		PB	PBM		PB	PBM
1/4 × 1/8 (1)	520	830	1 × 1/4 (4) 3/8 (3) 1/2 (2) 3/4 (1)	1,550	2,490	2 1/2 × 1/4 (4) 1 1/2 (3) 1 (2) 2 (1)	7,590	12,200
3/8 × 1/8 (2) 1/4 (1)	520	830	1 1/4 × 3/8 (4) 1/2 (3) 3/4 (2) 1 (1)	2,140	3,450	3 × 1/4 (4) 1 1/4 (3) 1 (2) 2 (2) 2 1/2 (1)	10,500	16,800
1/2 × 1/8 (3) 1/4 (2) 3/8 (1)	650	1,030	1 1/2 × 1/2 (4) 3/4 (3) 1 (2) 1 1/4 (1)	2,760	4,420	4 × 2 (3) 2 1/2 (2) 3 (1)	20,700	
3/4 × 3/8 (2) 1/2 (1)	970	1,550	2 × 3/4 (4) 1 (3) 1 1/4 (2) 1 1/2 (1)	3,940	6,280			

(単位：円/個)

注) ()内の数字は呼径に対する段落数を表しております。